

Toro ya Maama e a phethahala

Sesotho

Mohato

4



Molteno



**Medumo (e metjha)
nd, th**

Toro ya Maama e a phethahala

Sesotho

Mohato: 4

ISBN: 978-1-77981-360-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Moltano

Mofetoledi: Elias Makhapa

Motshwantshisi: Marleen Visser


Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.

Toro ya Maama e a phethahala




Molteno



Maama o ya a kgutla sekolong letsatsi le letsatsi.

Ke leeto le lelelele oy a sekolong. Takatso ya Maama ke ho fumana baesekele ya ka e palamang.






Hoseng ho hong le ho hong ha a ya
sekolong, Maama o kena pakeng moo a
phomolang le ho bapala moswinki, le ho
thellisa ha nnyane.

“Ekare ke tla bapala mona letsatsi kaofela.”
O a nahana.

Maama o tsamaya jwalo, o ema lebakeng, o hlodisa ka festere.

“Ekare ke tla ja dikuku tsaane kaofela.” O a nahana.






Maama o ema mane lebenkeleng la dieta. O hlodisa ka festere.

“Hoja dieta tsaane tse perese e ka be e le tsa ka.”

O a nahana.

Maama o ema lebenkeleng la diphala tsa mmino. O hlodisa ka festere.

“Ke lakatsa ho bapala meropa yaane.” O a nahana.





Qetellong, Maama o ema lebenkeleng la dithoye. Festereng moo, ho na le baesekele e ntle e tala.

“Oo, ke rata baesekele! Hoja ke na le yona, ke e palame ha ke ya sekolong.” Maama o hula moya.


Oo ke mohopolo wa ka o moholo.

Tsatsi le latelang, ha a kgutlela hae, Maama a sheba festereng lebenkeleng la dithoye.

Baesekele e tala e ile! E rekilwe.

“Ke ipotsa hore ke mang ya e rekileng.” Ke Maama eo, a nyahame.





Maama o feta lebenkeleng la diphala tsa mmino, lebenkeleng la dieta, le lebakeng. O ne a nyahame, a sa batle le ho ema pakeng moo ho bapala.

Ha Maama a kena hae, ke ha a kgathetse haholo.

Mmae o mo emetse.

“Bona, Maama.” Ke mmae eo.

“Bona ke o reketseng.”

Ke baesekele e tala!





Toro ya Maama ya phethahala. O palama
baesekele ya hae ho ya sekolong.

Ha ho moo a emang teng.



Readers

Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Mongyai wa mathaitshai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le dikgabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e lonyu
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a papala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofole

Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofole.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlopi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

